

Setswana

Kgato

2A

Sebelane sa ga Tinyeko



Majoni Jonas Zitha



Medumopuo (poeletso)

ng, ts

Medumopuo (e mešwa)

ny, kg

Sebelane sa ga Tinyeko

Setswana

Kgato 2A

ISBN: 978-1-77981-379-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Majoni Jonas Zitha

Moranolodi: Kedibone Tladi

Motshwantshi: Moses Dhladhla

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Sebelane sa ga Tinyeko



Majoni Jonas Zitha



Kganya le Tinyeko ke ditsala tse di kgolo. Ba a lekana.

Ba ketekile mmogo letsatsi la bone la matsalo kwa sekolong. Ga ba itse se batsadi ba ba reketseng sona.

Ka letsatsi le le latelang ditsala di ne di tshameka.

“Batsadi ba gago ba go reketse eng ka letsatsi la gago la matsalo?” Tinyeko a botsa Kganya.





“Ba rekile baesekele. Ke seo ke neng ke se batla. Wena ba go reketse eng?” ga botsa Kganya.

“Ba rekile sebelane. Sebelane ke sekhete sa go bina setso,” ga araba Tinyeko.

“Sebelane! Sebelane ke sa batho ba bagolo, eseng bana!” ga bua Kganya





“Bana le bone ba a bina. Mme a re re ithute setso. Re itse le go bina setso,” ga bua Tinyeko.

Ka letsatsi la ngwao boswa, bana ba goroga kwa holong ya motse. Ba ne ba kgabile ka diaparo tsa setso.

Kganya o ne a sa apara diaparo tsa setso. O ne a hutsafetse ka a sena diaparo sa setso.





Kganya a bona Tinyiko.

“Sebelane sa gago se sentle. Ka bomadimabe nna ga ke na diaparo tsa setso.” ga rialo Kganya.

“Ke batla go ya gae.” ga bua Kganya.

“Ema, ke kopa gore o seke wa tsamaya. Tla o bone ka moo ke binang setso ka teng,” ga bua Tinyiko.





Kganya a lebelela Tinyeko a tsikinya
sebelane.

Tinyeko o ne a bina ka bokgoni le
bokgabane.

Tinyeko o ile a amogela sekgele sa go apara sentle. A amogela dibaga tsa fa molaleng tsa mokgabo. Kganya o ne a le motlotlo ka tsala ya gagwe. Kganya le Tinyeko ba ya gae ba itumetse.





Ke itse se ke se batlang ka letsatsi la ka la matsalo. Ga bua Kganya.

Sebelane! “ ga rialo Tinyeko. Re tla bina mmogo.



Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyani wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuriu Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

